

t16_finseq_6
(TMFWPukrbzYbCwaKFzrb8egfYh5sCyHHFsL)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))) \Rightarrow (\forall X2.(X2 \in k10_xtuple_0 X0) \Rightarrow (k6_finseq_4 (k7_finseq_1 X0 X1) X2 = k7_finseq_1 (k6_finseq_4 X0 X2) X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.(r2_finseq_4 X0 X1) \Leftrightarrow ((X1 \in k10_xtuple_0 X0) \wedge (\neg X1 \in k10_xtuple_0 (k6_finseq_4 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))) \Rightarrow (k10_xtuple_0 (k7_finseq_1 X0 X1) = k2_xboole_0 (k10_xtuple_0 X0) (k10_xtuple_0 X1))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k5_xboole_0 X0 X1 = k4_xboole_0 (k2_xboole_0 X0 X1) (k3_xboole_0 X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \wedge ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1)))) \Rightarrow \\ & ((v1_relat_1 (k7_finseq_1 X0 X1)) \wedge ((v1_funct_1 (k7_finseq_1 X0 X1)) \wedge (v1_finseq_1 (k7_finseq_1 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v1_finseq_1 X0)))\Rightarrow((v1_relat_1 (k6_finseq_4 X0 X1))\wedge((v1_funct_1 (k6_finseq_4 X0 X1))\wedge(v1_finseq_1 (k6_finseq_4 X0 X1)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(X2 = k4_xboole_0 X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X3.(X3 \in X2)\Leftrightarrow((X3 \in X0)\wedge(\neg X3 \in X1))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(X2 = k3_xboole_0 X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X3.(X3 \in X2)\Leftrightarrow((X3 \in X0)\wedge(X3 \in X1))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(X2 = k2_xboole_0 X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X3.(X3 \in X2)\Leftrightarrow((X3 \in X0)\vee(X3 \in X1))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k2_xboole_0 X0 X1 = k2_xboole_0 X1 X0 \quad (10)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v1_finseq_1 X0)))\Rightarrow(\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_finseq_1 X1))))\Rightarrow(\forall X2.(r2_finseq_4 (k7_finseq_1 X0 X1) X2)\Rightarrow(X2 \in k5_xboole_0 (k10_xtuple_0 X0) (k10_xtuple_0 X1))))$$